



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2015 MOPHATO WA 2 DIPALO: SETSWANA TEKO

MADUO: 30

MADUO	
-------	--

NAKO: URA E LE 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti tse 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (s.k. 2A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE	
----------	--

MOSETSANA	
-----------	--

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e, e na le ditsebe di le 10 ntle le letlharekapeso.

Ditaelo go morutabana:

1. Buisetsa barutwana potso/taelo nngwe le nngwe ka iketlo o utlwala.
2. Buisa dipotso/ditaelo gabedi, fa barutwana bona ba buisa mo dibukeng tsa bona.
3. O se ke wa tihalosa dipotso/ditaelo.
4. Ba neele nako ya go kwala dikarabo ka bobona, mo diphatlheng le diforeiming tse di neetsweng. O se ke wa ba thusa ka dikarabo.
5. Fa barutwana ba feditse go araba potso tswelela ka go buisa potso/taelo e e latelang.
6. Tswelela jalo go fitlha kwa potsong/taelong ya bofelo.
7. Tiro yotlhe e tshwanetswe go direlwa mo pampiring ya dipotso le mo diforeiming e seng mo sekgemethwaneng.
8. O se ke wa letlelela tiriso ya dikhalikhuleitha.
9. Dira ditirwana tsa ikatiso le barutwana.


Ditirwana tsa ikatiso

<p>Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.</p> <p>1. Ke polelopallo efe e e nang le karabo e e nepagetseng?</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p>D $21 + 12 = 33$</p>	<p>O arabile sentle fa o sekeleditse tlhaka D.</p> <p>A $21 - 12 = 33$</p> <p>B $43 - 12 = 33$</p> <p>C $21 + 22 = 33$</p> <p><input checked="" type="radio"/> D $21 + 12 = 33$</p>
---	---

<p>2. Balela $33 + 25$ ka go dirisa mokgwa wa 'go kgaoganya' mongwe le mongwe.</p>	
	<p>O arabile sentle fa karabo ya gago e le 58.</p>
	<p>$33 + 25$</p>
	<p>$= 30 + 3 + 20 + 5$</p>
	<p>$= 30 + 20 + 3 + 5$</p>
	<p>$= 50 + 8$</p>
	<p>$= 58$</p>

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.




1. Boeletsa paterone.



2. Kwala letshwaopalo la lekgolomasomeama tlhano supa.

3. Kwala leinapalo la 64.


4. Tshwaya ka (x) mo setshwantshong se go ntshofaditsweng kotara e le nngwe.



5. Sekeletsa boleng j wa mono/dijiti e e thaletsweng: 79

90	7	70
----	---	----

6. Kwala leina la popego e e neetsweng.



Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng mo go 7 go fitlha ka 10.

7. Ke letshwao la tiragatso le fe le le dirang gore polelopalalo e nepagale?

$$15 \square 3 = 18$$

A \div

B \times

C $+$

D $-$

8. $78 - 22 =$

A 66

B 46

C 56

D 65

9. Oketsa 16 gabedi.

A 26

B 32

C 18

D 22

10. Ke sediriswa sefe se se ka tlatsang bata mo nakong e khutshwane go gaisa?



A



B




C




D



11. Thala mola wa tekanyo mo setshwantshong se se fa tlase:




12. Rulaganya dipalo tse di neetsweng go tswa go e kgolo go ya go e nnye.



_____ / _____ / _____ / _____

13. Halofo ya 24 ke _____.



14. Tshwaya sediriswa se se ka kgokologang ka (x).



15. Thala mola go nyalanya lefoko le setshwantsho se se nepagetseng.

sennere



16. Tshwaya polelwana e e nepagetseng ka (x) go dira gore polelopalo e nepagale.


$$143 \square 134$$

e lekana le


e kgolo go

e nnye go

17. Thala manakana mo tshupanakong go bontsha gore nako ke halofo morago ga ura ya 10.




18. Lebelela ditshwantsho tse di latelang mme o feleetse polelo e e fa tlase.



Ke sepalangwa sefe se se boima go gaisa?

19. Thala metlolo mo molapalong go bontsha gore $3 + 3 + 3 = 9$.



20. Balela:


$$6 \times 4 = \underline{\quad}$$

21. Feleletsa dipaterone tsa dinomoro/dipopegopalo:


21.1 44; 48; 52; _____; _____; _____

21.2 45; 42; 39; _____; _____; _____

22. Balela $41 + 23$ ka go dirisa mokgwa wa go'kgaoganya' mongwe le mongwe.




23. Ke bolokile R15 go reka setshamekiswa sa R29. Ke tshwanetse ke boloke bokae gape?



Ke tshwanetse ke boloke R_____.

























24. Mme o arolela bana ba le ba 5 dimonamone di le 20 ka go lekana. Ngwana mongwe le mongwe o tla abelwa dimonamone di le kae?



Ngwana mongwe le mongwe o tla bona dimonamone di le

_____.

25. Buisa kerafo mme o arabe dipotso tse di fa tlase.

Mefuta ya dipalangwa					
Palo ya barutwana	10				
	9				
	8				
	7				
	6				
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
		koloi	setimela	baesekele	bese

25.1 Ke mofuta ofe wa sepalangwa o barutwana ba o dirisang go gaisa?_____

25.2 Palo ya barutwana ba ba dirisang setimela le palo ya barutwana ba ba dirisang baesekele ke bokae?

GOTLHE: 30

